



STATE OF WASHINGTON

DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES

CHILDREN'S ADMINISTRATION

Specific Office

Name and Mailing Address

Name,

Inice ika jɛn ka barakela ni Children's Administration Family Assessment Response (FAR) nin na. An ya ɲaniya, nin ka kɛ dɛmɛli fɛn ye i ni ika denbaya ye. Ika Children's Administration kunko kesi datugura.

Komi i yɛrɛ badɔn, ika denbaya farikolo kɛnɛya, a tangali ni a ladon koɲuman ye ko sɛbɛ ba deye. Ka fara i sigiyɔɔ jɛkulu kan ka dɛmɛ siraw ni ɲɔkhɔn dɛmɛ ni ɲɔkhɔn siratama siraw sɔɔɔ, oye fɛn deye min be ika denmisew tangali ni u nin kɛnɛya yiriwa. An be jɛkulu ka dɛmɛ siraw ni programuw di ima minuw bese ka kɛ dɛmɛfɛn y'ima sinima sinima.

Community Resource(s) List

Arisa an ba fɛ ki hakilinan dɔn nin ko ni taabolo kan walasa anga se ka dɔ fara anka barakɛ cogo ɲuman kan cogoya minna. Sɛgɛsɛgɛli cakɛda dɔ min tɔkhɔye TriWest be ka hakili jakhabɔ ɲiningali kɛ denbayaw la minuw ye nin FAR bara ni kɛ. Denbaya minuw be sɛgɛsɛgɛli jabi, TriWest bena olu tɔkhɔw mara gundoyala. I halikililata fɔli be dia anɲɛ, wa nɲɛ sɛgɛsɛgɛli sɛbɛn fura fara nin kan. Hakɛ to ika a lafa, ka lasegi kɔnɔnan letɛrɛ foroko saralen nin kɔnɔ.

Ni ɲiningali, jɔɔ walima kuma biifɛ, i bese ka nlasɔɔ nɛgɛ sira juru If you have any questions, concerns or comments I can be reached at Telephone Number (include area code) walima Email Address.

I boɲa be ninna,

CA Worker's Name

FAMILY ASSESSMENT RESPONSE (FAR)
FAR Denbaya Sɛgɛlisɛgɛli
FAR Family Survey

Inice i sen dolila ni sɛgɛsɛgɛli kunkuruni dafa ika denbaya Family Assessment Response (FAR) tabolo kan. TriWest Group debe ka nin sɛgɛsɛgɛliɲ kɛ ka FAR programu jatte minɛ ka laje ka dɔn aka bara fan min kaji ani fan min ka la yiriwa arisa.

Ni'ye kunafoli o kunafoli di, o bena mara iko gundo. Haketo i ka lasegi nin letere foroko saralen kɔnɔ, i tokhɔ sɛbelen be min kan, min donlen be nin bataki kɔnɔ.

1. FAR kesi barakɛla y'i wele a ka waati sigi ani e ka ɲɔkhɔn ye minna fɔlɔ sani a k'i denw sɛgɛsɛgɛ wa?

- Awɔ
 Ayi
 Ntafe ka jabi di.

2. I ka FAR kesi barakɛla ye sira di ima ika kuma ida denbaya fangaw, n'a dinɛ n'a ladaw kan wa?

- | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Waati bɛ. | Waati dɔw. | Tuma caman tɛ. | Abada. | Jabi te ninna |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

3. Nka kesi barakɛla ika nka fɔta lamɛ n'a ya sɔrɔ nga denbaya mako be demɛlila walima na mako t'a la.

- | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Cijɛ yɛrɛ do. | Cijɛ. | Nma sɔn. | Abada. | Jabi te ninna |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

4. Sariya sɛbɛw tara nka denbaya kan ka sɔrɔ nfɛla ma jate.

- | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Cijɛ yɛrɛ do. | Cijɛ. | Nma sɔn. | Abada. | Jabi te ninna |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

5. Nin bɛ kɔfɛ, nin kɔɲ fisayara ika denbaya ma de wa, a y'a ka kow tɔ gɛlɛya de?

- | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fisaya Ba. | Cogoya dɔla fisaya kɛra. | Cogoya dɔla a juguyara. | A juguyara kɔsɔbɛ. | Yɛlɛmali ma kɛ. | Jabi te ninna |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

6. I n'ika denbaya minɛna cogoya minna kesi barakɛla bolo walima denmisɛnw ka servisi barakɛla bolo u nana ika so tuma minna, o y'i wasa cogoya juman na?

- | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nwasara Kɔsɔbɛ. | O bɛ nata, Nwasara. | O bɛ nata, nma wasa. | Nma wasa fiew. | Jabi te ninna |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

7. Demɛ min dirima walima demɛsira minuw ko fɔriye, o y'i wasa cogoya di?

- | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nwasara Kɔsɔbɛ. | O bɛ nata, Nwasara. | O bɛ nata, nma wasa. | Nma wasa fiew. | Jabi te ninna |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

8. An ba dɔn cogoya minna cakɛda min y'i demɛ, haketo, i ka ika zip kodi jatedenw sɛben. Ni'tafe k'o kunafoli di, haketo i ka nɔn lankolon to.

Zip kodi jateden duru

9. Inice iye waati min ta ka nin kɛ ani fana ika nin halinan nafaman dilila. N'ibe jɛn n'aye Triwest k'i sɛgɛrɛ I ka dɔ fara i hakilinan wala kumaw kan, walima n'ibafe ka ci bla an ye, haketo i ka ci walima ci n'ika nɛgɛjuru sira jate nin dugumalala. N'ote fana, i bese ni yɔrɔɲ lankolon bila. Inice ika demɛla.